

CRNA GORA

JU OŠ „Štampar Makarije“ Podgorica

Djelovodni broj: 426/25-597

Mjesto i datum: Podgorica, 08.04.2025. godine

DOO "DR-TRADE"

Broj 396
Podgorica, 14. 04. 2025 god.

U G O V O R

o isporuci i ugradnji namještaja za opremanje postojećeg objekta za potrebe proširenja JU OŠ "Štampar Makarije"

Ovaj ugovor zaključen je u Podgorici između:

Naručioca JU OŠ „Štampar Makarije“ Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Trg Nikole Kovačevića broj 8, PIB: 02198827, Broj računa: 535-11181-98, Naziv banke: Prva banka Crne Gore a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 218 006, koga zastupa Novica Gačević, direktor (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača „Dr Trade“ d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Bulevar 21. maja broj 89/2, Donja Gorica, 81000 Podgorica, Broj računa: 520-869100-38, Naziv banke: Hipotekarna banka a.d. Podgorica, kontakt telefon: (+382) 20 261 072, koga zastupa Dragojle Rabrenović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke namještaja za opremanje postojećeg objekta za potrebe proširenja JU OŠ "Štampar Makarije" ESJN 87242 od 26.02.2025. godine; Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 426/25-596 od 08.04.2025. godine; Ponuda ponuđača „Dr Trade“ d.o.o. Podgorica, dostavljena preko ESJN dana 14.03.2025. godine u 08:47^h, pod šifrom 123180.

PREDMET

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca izvrši isporuku i montažu namještaja za opremanje postojećeg objekta za potrebe proširenja JU OŠ "Štampar Makarije" (u daljem tekstu: roba) u svemu prema specifikaciji iz Tenderske dokumentacije ESJN 87242 od 26.02.2025. godine, kao i Ponudi dostavljenoj Naručiocu preko ESJN 14.03.2025. godine, pod šifrom 123180.

Finansijski dio Ponude Dobavljača je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči i montira robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna ugovorena vrijednost robe iznosi **39.072,32 €** bez uračunatog PDV-a, a vrijednost PDV iznosi **8.205,19 €**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana uključeni su svi troškovi koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškovi prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, carinski troškovi isporuka, unošenje u prostorije Naručioca i montaža.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu robe, po isporuci i montaži ugovorene robe, u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremnicom i Zapisnikom o primopredaji robe) iz člana 8 ovog ugovora, na žiro račun Dobavljača broj 520-869100-38, koji se vodi kod Hipotekarne banke a.d. Podgorica.

ISPORUKA, GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku i montažu robe izvrši u roku od 30 kalendarskih dana od dana zaključivanja ovog ugovora.

Mjesta isporuke isporuke i montaže je Trg Nikole Kovačevića broj 8, naselje Blok V, Podgorica.

Član 6

U slučaju kašnjenja prilikom isporuke, koje nije uzrokovano krivicom Dobavljača u slučaju više sile iz člana 14 ovog ugovora, isti se obavezuje da plaća ugovornu kaznu u iznosu od 200 eura za svaki započeti dan zakašnjenja, a najviše do 2.000 eura (maksimalno 10 dana kašnjenja od isteka posljednjeg dana ugovorenog roka za isporuku), što ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti i u ugovorenom kvalitetu isporuči i montira ugovorenu robu.

U slučaju da nakon isteka roka iz stava 2 ovog člana (10 dana), Dobavljač ne isporuči i montira ugovorenu robu, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Naručilac će prvog dana po isteku ugovorenog roka za isporuku upozoriti Dobavljača da je zapao u docnju i da Naručilac počinje da obračunava ugovornu kaznu, uz napomenu da će po isteku maksimalnog perioda kašnjenja, u slučaju da ne bude izvršena isporuka i montaža ugovorene robe na ugovoreni način, biti aktivirana garancija za dobro izvršenje ugovora.

Odredba o ugovornoj kazni se primjenjuje i na reklamacioni rok prilikom prijema i montaže ugovorene robe, pri čemu je maksimalni rok kašnjenja 5 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Član 7

Sva isporučena roba će biti nova i neupotrebljavana, bez materijalnih i pravnih nedostataka.

Kvalitet robe mora odgovarati opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom Dobavljača.

Dobavljač će da, prilikom isporuke, dostavi garantne listove za isporučenu robu.

Član 8

Kontrolu izvršenja ovog Ugovora vršiće će Komisija za praćenje realizacije Ugovora koju će Naručilac imenovati u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog ugovora (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara opisu, bitnim karakteristikama i količini koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom tehničkom specifikacijom i Ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantnim listovima), sačinjava se Zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju Komisija ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača.

U suprotnom slučaju u odnosu na stav 3 ovog člana, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara opisu, traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom sačinjava se Zapisnik o reklamaciji, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantne listove) u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

GARANTNI ROK

Član 9

Garantni rok na isporučenu robu sa montažom iznosi dvije godine.

Garantni rok iz stava 1 ovog člana počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o primopredaji ugovorene robe.

Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), u roku od 15 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke).

Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji iz stava 3 ovog člana na robu je 48 časova od momenta slanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke).

Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se roba nije mogla koristiti.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 10

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora dostavi Naručiocu zajedno sa potpisanim primjercima Ugovora безусловnu i plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 4.727,76 € sa rokom važnosti od 60 dana od dana izdavanja iste, kojom garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom slučaju kada dođe do raskida Ugovora zbog neispunjenja ugovorenih obaveza Dobavljača, osim u slučaju koje nije uzrokovano njegovom krivicom ili usred vanrednih okolnosti na koje ugovorne strane nisu mogle uticati.

Činidbena garancija je sastavni dio ovog ugovora.

Ukoliko Dobavljač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana dostavljanja ugovora, smatra se da je odbio da zaključi ugovor o javnoj nabavci i ovom slučaju Naručilac je dužan da aktivira garanciju ponude ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, odnosno u slučaju isteka garancije ponude da zahtijeva naknadu štete u iznosu od 10% od ponuđenog iznosa ponude, a ponuđač je dužan da tu štetu nadoknadi Naručiocu.

Ukoliko Dobavljač i Komisija iz člana 8 ovog ugovora ne potpišu Zapisnik o primopredaji robe najkasnije 15 dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Dobavljač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 dana dužim od produženog roka za isporuku i montažu robe.

U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će jednostrano raskinuti ovaj Ugovor i aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Član 11

Dobavljač se obavezuje da dostavi Naručiocu garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa PDV-om, odnosno na iznos od 4.727,76 €, sa rokom važnosti za vrijeme ugovorenog garantnog roka na isporučenu i montiranu robu, tj. 2 godine od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe iz člana 8 stav 3 ovog ugovora.

Dobavljač je dužan da garanciju iz stava 1 ovog člana ugovora dostavi Naručiocu u roku od 10 dana od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji robe iz člana 8 stav 3 ovog ugovora.

Ako Dobavljač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

Dobavljač je dužan da garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na način iz stava 4 ovog člana ugovora, Naručilac će aktivirati prethodnu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku i jednostrano raskinuti Ugovor.

RASKID UGOVORA

Član 12

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ovaj ugovor naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ovog ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ovog ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U slučaju raskida Ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu Ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida Ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 13

Ovaj ugovor se tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećim slučajevima:

- 1) 1) radi nabavke dodatnih roba, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti;
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ZJN i
- 5) ako nastupe okolnosti više sile iz člana 13 ovog ugovora.

Ukoliko bude neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac će izmjenu Ugovora objaviti na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

VIŠA SILA

Član 14

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora o javnoj nabavci nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana mogu se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 15

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom, ugovora se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.

Član 17

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama i koja nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 18

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.


Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom potpisivanja zadnje ugovorne strane.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 4 primjerka istovjetnog teksta, od kojih po dva 2 primjerka za Naručioca i za Dobavljača.

NARUČILAC
JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE“

DIREKTOR

Novica Gačević





DOBAVLJAČ

„DR TRADE“ DOO

IZVRŠNI DIREKTOR

Dragoje Rabrenović



